

Corrector LibreOffice :

LibreOffice diccionari ortografic occitan gascon / lengadocian

En partenariat dab :



Dab le soutien de :



LLET Akitania-Euskadi-Nafarroa Euroeskualdea
AECT Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra
GECT Eurorégion Aquitaine-Euskadi-Navarre

1. Installacion


Entà installar lo corrector, que cau descargar lo dictionari :

- **gascon** : <https://locongres.org/oc/ressorsas/teledescargaments/func-startdown/40/lang.oc-oc/>


- **lengadocien** : <https://locongres.org/oc/ressorsas/teledescargaments/func-startdown/41/lang.oc-oc/>

Un còp descargat lo corrector, obritz LibreOffice e installatz lo complement atau :


- Causitz l'opcion « *Utís* » *Gestionari de las extensions* » dens l'aplicacion LibreOffice



- Clicatz sus « Ajouter » e causitz lo fichièr dens lo dossièr on l'avetz descargat :
occitan_gascon.oxt / occitan_lengadoc.oxt




Si s'a installat corrèctament, Occitan (gascon) 1.0 / Occitan (lengadoc) 1.0 qu'apareisherà dens lo menut « *Utís > Gestionari de las extensions* » (véder imatge ací devath). Entà començar de l'emplegar, que cau tornar iniciar LibreOffice.




2. Quin emplegar lo corrector ortografic


Per començar d'emplegar lo corrector LibreOffice, tot pumèr que devetz causir la lenga. Entad aquò har, anatz a « *Utís > Opcions* ».



Puish clicatz sus « *Paramètres linguistics > Lengas* ». Dens lo sos-menu « **Lengas per défaut deus documents > Occidentau** », causitz « Occitan » (véder imatge ací après). Si tots aqueths paramètres e s'afichan com cau, clicatz sus « OK ».



Quan obrescatz un document navèth, assolidatz-vos que l'occitan sia causit com lenga deu document. Verificatz que i sia « **Occitan** » en la **barra inferiora** deu menut de LibreOffice (véder imatge ací après) ; se n'ei pas lo cas, **clicatz sus la lenga** qui apareish sus l'ecran e **cambiatz-la**.



Picatz lo tèxte vòste en occitan. Lo corrector **soslinha de roi** los mots qui considèra erronèus e, en clicar dab lo **boton de dreita** la murgueta **sus lo mot** soslinhat, que **perpauza** mantuns **mots alternatius**. (véder ací après)

